



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUO YA GAE (HL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

NGWANATSELE 2008

MEMORANTAMO

MADUO: 70

MEMORANTAMO O, O NA LE DITSEBE DI LE NNE (4).

KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO**POTSO 1**

- 1.1.1 E ne e lelela go lomeletswa thuto. (1)
- 1.1.2 Nnyaya - Thuto ke boswa, fa o ruta ngwana wa gago ga go ope yo o ka mo amogang yona. Dikarabo dingwe di tla tswa mo baithuting. (3)
- 1.1.3 Mong wa leruo o a le somarela, mme yo leruo e seng la gagwe ga a le rekegele ka gope. Mong o tlabanela / Sireletsa ditsagagwe, mme mothapiwa a ka se ka a di tlabanela. (2)
- 1.1.4 (a) O itse mosola wa kgomo / Ga a kgatlhwe ke go tlhola a di lebile ka matlho. Rre Sebogodi o itse gore khumo ya kgomo e tshwanetse go godisa / Direla lelapa. (1)
- (b) O agile ntlo e e maphatshiphatshi / O agile ntlwana ya boithusetso / O phuntse metsi / O rekile sejanaga / Ke ena monna wa ntlha go isa ngwana sekolong. (1)
- 1.1.5 O sala o iphotlhere mme o fetogile gopane wa moikapari / O ja nama fa phokojwe a ka go sadisetsa. (2)
- 1.1.6 Ke ntlha - ka gonne ke nnete gore o ne a isa ngwana wa gagwe kwa sekolong. (3)
- 1.1.7 Ka ntlha ya gore dikgomo tsa ga Rre Nato di jetse rraagwe tsala ya ga Dithupe mabele, mme a mo duela ka baesekele. (2)
- (15)**
- 1.2.1 Ga go phakiwe mo lefelong le. / O se ka wa tlogela (emisa) koloi mo lefelong le. (1)
- 1.2.2 Ba buisana ka phoso ya mokgweetsi/ Go duela madi/ Go reka molato/ Go ntsha tšotšo / Go ntsha pipamolomo. (2)
- 1.2.3 Rapharakano / Molaolapharakano. (1)
- 1.2.4 O apere diaparo tsa borapharakano. (1)
- 1.2.5 Mokgweetsi o tsile go nna a tswelala ka go dira diphoso gonne go se dikgato tse di tsewang fa a dirile phoso./ Rapharakano o ya go tlwaela go duedisa bakgweetsi fa ba dirile melato, mme molao o ya go senyega. (3)
- 1.2.6 Maikutlo a go tlalelana gonne bakgweetsi ba ba tshwanang le ba, ba tsile go tswelala ba dira diphoso tsa go tlola molao./ Go tshwenyega ka ntlha ya bobodu jo bo etegelang. (3)
- 1.2.7 Go itsisiwe mapodisi ka tlolo ya molao / Ba golegwe gore selo se se jaana se se tlhole se diragala. (2)

- 1.2.8 Gaufi - Fa o gatisa setshwantsho se bo se tlhagelela se le segolo, go raya gore mogatisi o ne a le gaufi naso. (2)
(15)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: TSHOSOBANYO

POTSO 2

Motsadi o laya ngwana wa gagwe gore a itlhokomele mo basimaneng ka ba le loleme lo borethe✓. Ba ka mo imisa ba bo ba mo tlogela✓. O mo lemosa fa monna wa nnete a ikitsise batsadi✓. Mosetsana o ne a reeditse ka tlhoafalo✓ mme a tshepisa gore a ka se swabise mmaagwe ka a ikaeletse go fetsa dithuto✓. Motsadi o ne a laela ngwana go iphapa mo baagisaneng segolobogolo Kagiso ka go bonala fa a mo rata✓. O kaile fa mmaabo a le lesotlo le lenyatso, ✓mme a sa bone ope ka sepe✓.

Kagego: 1
Diteng: 7
Puo: 2
[10]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: TIRISO YA PUO

POTSO 3

- 3.1.1 (a) Rangwane le Matlakala ba tsoga ba phakelela tirong. (1)
(b) Monnamogolo o roma Matlakala. Dikarabo tse dingwe di tla tswa mo baithuting. (1)
- 3.1.2 (a) Lerui./ Thui (1)
(b) Letlhalosi la felo. (1)
- 3.1.3 Thu! Koloji e ne ya mo thula ya re, thu! (2)
- 3.1.4 (a) Sekolo sengwe se tshubilwe ka molelo. (1)
(b) Ngwana o ne a ikela gosele fa a ne a romiwa. (1)
- 3.1.5 Esi – Go setse ngwana a le esi mo phaposing / Otlhe – Morafe otlhe o ile kwa pitsong / Sotlhe - Bana ba tsholotse sesepa sotlhe. (2)

- 3.1.6 (a) Mosetsanyana o tshela metsi mo nkgong. / Mosimane o tshela molapo wa Monamaladi fa a ya madisong. (½)
(½)
- (b) Go farasela nna mo lefelong la Pudologo. / Nna ke mosetsana wa Mofurutshe. (½)
(½)
- 3.1.7 (a) Go tlhalosa lefelo le tiro e diragalelang mo go lona./ Letlhalosi la felo. (1)
- (b) Go tlhalosa mokgwa o tiro e diragalang ka ona./ Letlhalosi la mokgwa (1)
- 3.1.8 Pheteletso. (1)
- 3.1.9 Tloga re tsamaye moretlwa wa tsela towe! / Matlakala a o ke o tle kwano pele o mpherosa dibete! (1)
- 3.1.10 (a) Go ikgatholosa motho. (1)
- (b) Go didimala. (1)
- 3.1.11 (a) Boganka ga bo thuse ka sepe fa o se na maatla / Fa o se dikgoka o tshwanetse go iphapa gore o se wele mo kotsing. (1)
- (b) Fa o itshunya mo mererong e e seng ya gago o tla itsenya mo mathateng. (1)
- (20)**
- 3.2.1 O a tsibosa / Go lemosa kgotsa go tlhaba botlhale / Mokwalo / Ditlhakadikgolo le ditlhakanye / Mefuta ya ditlhaka / Fonte. (1)
- 3.2.2 Ee - Go le gantsi matshelo a batho a nna mo kotsing, mme go tlhagelela dipolaano / Dintsho tse di tlhodilweng ke tidimalo. (3)
- 3.2.3 Basadi ba lemoga gore ga ba bolo go itshokela tshotlako, mme ba tswela mo pepeneneng. (2)
- 3.2.4 Ke a dumela - ga se basadi fela ba ba sotliwang ke borre, go na le borre ba ba sotliwang ke basadi. (3)
- 3.2.5 Ba tshwanetse go tswela mo pepeneng ka go tlaleya batho ba ba ba sotlang mo mapodising. (1)
- (10)**

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 30

PALOGOTLHE: 70